

2023

# Annual Teaching Plans

# **SESOTHO HL**



**FET Phase**



**Shuter & Shooter**  
PUBLISHERS (PTY) LTD



Ke tlolomolao go dira kgatiso kgotsa go kopisa nngwe ya ditsebe tsa buka e kwa ntle ga tetlo–kopiso e e kwadilweng ya beng.

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd  
Shuters Business Park, 45 Willowton Road, Willowton, Pietermaritzburg 3201, South Africa  
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa  
<http://www.shuters.co.za>

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2023

OS1003034

**Buka ya puiso ya ditlhophha e e kaelwang ke Morutabana**

Ditokelo tsa buka e di bolokesegile. Ga gona karolo ya buka e e tlaa boelidiwang go phasaladiwa, ya bolokiwa kgotsa ya itsisiwe mo mabakeng a go tsaya se se neng se dirisiwa le go netefatsa gore se tlaa dirisiwa gape. Kgotsa e fetolelwé kwa mokgweng mongwe wa bofarathatlha, go baakangwa, go dira dikgatiso le go rekota kgotsa sengwe, kwa ntle le tetla e e kwadilweng e e dirilweng pele go tswa go mophasalatsi. Mongwe le mongwe yo a ikamanyang le tetla nngwe le nngwe ya tiro e e mabapi le phasalatso e, o tlaa arabela ditatofatso tsa bosenyi le ditshenyegelo tsa dingongorego tsa semmuso.



# Shuters Academy

EMPOWERING TOP CLASS TEACHERS

Sekolo sa **Shuters** se qadile ka selemo sa 2016 ka lebaka la keketseho ya boleng ba ditlhokeho tse tswetseng pele tsa kgolo ya boporofeshenane ba matitjhere. Re dumelletswe ho fana ka thupelo mme, e re dumella ho tshwara dithupelo ka seqo kapa ka ho hokela inthaneteng ho latela dithahasello tsa bareki ba rona.

- Nomoro e dumelletsweng ya ETDP SETA -ETDPS010941
- Nomoro ya mokgatlo wa matitjhere wa naha ya habo rona SACE-PR12058

Sekolo sa Shuters se kgora ho fana ka thupelo diprofinseng tsohle tse robong ho phatlalla le naha ya rona. Matitjhere a kgora ho fihlella boitsebiso bo hlhang thupelong ya rona ho tswa mokgatlong wa kgolo ya boporofeshenale ba matitjhere. Re na le mananeo a thuto kapa ditokisetso tse 55. A rutwang ke bakwetlisi kapa barupedi ba hlwahlwa haholo le ba nang le tsebo. Disebediswa tsa rona tsa thupelo di fuwa bankakarolo ka nako ya thupelo.

Thupelo ya rona e shebane haholo le dithuto tsa dikolo, di akarelletsa ho rutwa, ho ithuta le mokgwa wa ho hlahloba le boikwetliso bo kgahlang ka phaposing ya borutelo. Re boetse re na le mananeo a thupelo kapa ditokisetso a shebaneng le dikolo le kamohelo phaposing ya borutelo.

Ntle le thupelo, Sekolo sa Shuters se fana ka thuto ya bookamedi ba diporojeke tsa thuto ka kakaretso mesebetsing e meng e latelang:

- Ditlhoko le diphello tsa karohano
- Ho lokisetsa ho molemo
- Mananeo a ho thusa baithuti
- Ho hlomella le ho rupela matitjhere
- Mananeo a tobileng a thupelo ya motho a le mong ho latela ditlhoko tse lemohilweng


Mananeo a latelang ke a dumelletsweng a etswang ka seqo kapa ka ho hokela inthaneteng:

- Ho etsa tlhahlobo ya diphello tsa thuto: Karolo ya Tekanyo-115753 Tekanyo ya 5 (Dikerediti tse 15)
- Ho etsa tekanyetso ya tlhahlobo ya diphello tsa thuto. Karolo ya Tekanyo -115759
- Nolofatsa thuto ka ho sebedisa mekgwa e fapafapaneng a thuto. Karolo ya tekanyo-117871

Ha o batla ho tseba haholwanyane mabapi le thupelo eo fanang ka yona, buisana le:

**Vickesh Thandray - (vickesh@shuters.com).**





Shuter le Shooter ke khamphani ya bahatisi ba motlotlo ba fumanehang mona naheng ya habo rona.

E qadile e le lebenkele la dibuka dilemong tse lekgolo tse fetileng, re ile ra qala ka ho phatlalatsa dibuka tse balwang tsa Sezulu, dithothokiso le buka e balwang ya ho ithuta ho tloha mathwasong a dilemo tsa bo1930.

Ho tloha ka nako eo, re bile le katleho ya ho ntsha dingolwa tsa boleng bo hodimo le disebediswa tsa thuto ka dipuo tsohle tsa semmuso tsa na ha ya habo rona le motheo wa kharikhulamo ya dikolo.

## NTLHA KGOLO YA RONA KE THUTO

Bahatisi ba Shuter & Shooter (PTY) Ltd ba phatlaladitse dingolwa tsa thuto tse fetang 950 tse dumelletsweng tsa kharikhulamo ha ho thakgolwa dibuka tsa lefapha la thuto ya motheo la na ha.

Hammoh le mefuta e fapaneng ya disebediswa tsa ho eketsa thuto.

Ka mora kgolo e kgolo le dipatlisiso, re kentse thupelo ena e thahasellisang inthaneteng mme e shebane haholo le dithuso tsa ho ruta. Ka selemo sa 2017 re ile ka qala ka letoto la ditataiso tsa thuto tse ntjha-Ace It! Matoto a mefuta ya ona a ikgethileng a shebaneng le mefuta e fapaneng eo baithuti ba ithutang ka yona. Ace It! e akaretsa dintlha

tsa thuto tsa mokgwa o mong le o mong wa ho ithuta bakeng sa ho thusa baithuti ho atleha ditlhahlobong tsa bona tsa qetellong ya selemo. Ka selemo sa 2018 re ile ka phatlalatsa sengwa sa thuto sa pele sa TVET le ho phatlalatsa dingolwa tse fetang 15 tsa thuto.

Ka selemo sa 2018, ke ha Shuter & Shooter e phethela ditumellano tsa yona tsa kgwebo le Zungu Investments Company (ZICO) e bone ha khamphani e hola e le ya batho ba bantsho ba bahatisi ba thuto ba na ha ya rona.



# Shuter & Shooter e itlamme ka hore e tla fana ka ditlhoko tsa thuto tsa Afrika Borwa e fetohang.



- Re hlahisa le ho hatisa dingolwa tsa thuto.
- Re fana ka ditshebeletso tse eketsehileng tsa profeshene lekaleng la thuto.
- Re fana ka ditshebeletso tsa bareki le phatlalatso ya mantlha.

Shuter and Shooter ke khamphani ya Afrika Borwa e nang le diperesente tse 100 tsa dishere tse laolang ke bathobatsho. E maemo a 1 a BBBEE.. Ka kopo, tshehetsa baphatlalatsi ba Afrika Borwa ba jwalo ka Shuter & Shooter.

Shuter  
**★TOP CLASS**

Hi Nwa  
Hi Kelwa

SISWATI  
SETFU

Shuter  
**PREMIER**

Shuter  
**★TOPKLAS**

Setswana  
Tota

Sediba  
sa thuto

ISIZULU  
SOQOBO

Sichumile  
ISIXHOSA

IsiXhosa  
Ngumdiliya

Masihambisane



IsiZulu Sethu

# Dihlahiswa tsa rona di kenyelletsatso:

- Dingolwa
- Tataiso ya Mosuwe
- Dibuka tsa mesebetsi
- Tataiso ya ho ithuta
- Dibuka tsa ho bala
- Dibuka tsa ho bala tse hlophisitsweng
- Diskimi tsa ho bala fonotiki
- Matheriale ya TVET
- Dikeshenare
- Diatlelase
- Diboto tsa lebota
- Dibapadiswa le diphazele tsa thuto
- Dibuka tsa tataiso
- Dibuka ka marangrang (E-Books)
- Disebediswa tsa dijithale tsa ho ithuta

**Hape, re motlotlo ka ho ba mofani wa thupelo ya dumelletsweng, re ingodisitse le ETDP SETA hammoho le SACE.**

# Hobaneng o lokela ho kgetha dibuka tsa rona?

- Di dumellana ka botlalo le CAPS
- Di na le disebediswa tse ngata le boitlhakiso
- Mehlala e loketseng ho pholletsa le dibuka
- Puo e bonolo, e ngotsweng boemong ba moithuti
- Di hlophisa dithuto habonolo
- Dibukana tse hlophisitsweng le ditshupiso di thusa ho nolofatsa thuto

## Melemo ya ho sebedisa dibuka tsa rona

- Di ntlafatsa diphetho tsa baithuti
- Di hlahloba kgatelo pele habonolo
- Di fokotsa morwalo ho botsamaisi
- Di thusa ho boloka nako ya ho hlophisa le ho itokisa
- Di latela CAPS ka nepo, mme di etsa hore ho be bonolo ho ruta
- Bongata ba dingolwa tsa rona di fumaneha jwalo ka e-Books (dibuka ka marangrang)

## DITENG

<b>Kereiti ya 12 .....</b>	<b>1</b>
Kotara ya 1.....	2
Kotara ya 2 .....	8
Kotara ya 3 .....	14
Kotara ya 4 .....	20
<b>Lenaneo la tlhatlhobo .....</b>	<b>24</b>

12



# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 1

## MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO:

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5
HO MAMELA LE HO BUA	<p><b>Ho mamela bakeng sa kutlwisiso</b> (bakeng sa tlhahisoleseding, ho lekola le ho ananelo le ho buisana le ba bang)</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>	<p><b>Puo e sa hlophisiwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao</li> <li>• Ho etsa moralo, diphuputso, tlhophiso ya dintlhha, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>	<p><b>Puo e sa hlophisiwang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, sebopeho le tshebetso ya boitokisetso)</li> <li>• Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>		
LB	2, 12			28	
TG	2, 14			31	
HO BALA LE BOHA	<p><b>BEKE YA PELE Momahanyo ya bokgoni le dikahare tsa Kereiti ya 11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekolo ya motheo ya baithutimmoho</li> <li>• Ho buisana ka teko ya motheo</li> <li>• Ho tsebisa baithuti ka phapusing ya boithutelo</li> </ul> <p>Buisanang ka makgetha a dingolwa (ditema tse sa etswang Kereiting ya 11)</p> <p>Ho lelekela dingolwa</p> <p><b>Teko ya motheo</b></p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makgetha a sehlooho a ditema le dikarolo tsa buka ho kenyelletswa le dibuka tsa dingolwa</li> <li>• Ho ithuta dingolwa</li> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/ Tshwantshiso</li> </ul> <p>Novel/Tsa boholoholo</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>	<p><b>Ho ithuta dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 4</b></p>	<p><b>Ho ithuta dingolwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 4</b></p>		
LB	3	13		31	
TG	4	15		33	

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<b>Puo e sa hlophiswang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</li><li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li></ul> <b>Nako: Hora e le 1</b>	<b>Puo e sa hlophiswang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso)</li><li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li></ul> <b>Nako: Hora e le 1</b>	<b>Ho kena dipakeng Puo e sa hlophiswang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Makgetha le</li><li>Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana.</li></ul> <b>Nako: Hora e le 1</b>			
	40		49			
	44		55			
	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dithothokiso</li><li>Novele/Tsa boholoholo</li><li>Terama/Tshwantshiso</li></ul> <b>Nako: Dihora tse 4</b>	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dithothokiso</li><li>Novele/Tsa boholoholo</li><li>Terama/Tshwantshiso</li></ul> <b>Nako: Dihora tse 4</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>Ho ngola kgutsufatso</li><li><b>Ho ithuta dingolwa</b></li><li>Dithothokiso</li><li>Novele/Tsa boholoholo</li><li>Terama/Tshwantshiso</li></ul> <b>Nako: Dihora tse 4</b>		
	41		51			
	45		57			

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 1

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
HO NGOLA LE HO NEHELANA	<p><b>Moqoqo:</b> 1x o tebisang maikutlo / wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlalosang/o qholotswang ke setshwantsho.</p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo wa ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako:</b> Dihora tse 2</p>	<p><b>Moqoqo:</b> 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlalosang/o qholotswang ke setshwantsho.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako:</b> Dihora tse 3</p>	<p><b>Ditema tsa kgokahano:</b> Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la ttlelebo, la kutlwelo bohloko, la thoholetso, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihello le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/imeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisisweng/ puo e sa hlophisiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuary/ lengolo le yang ho baphatlalatsi.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako:</b> Dihora tse 3</p>			
LB	6	18	35			
TG	7	20	39			
DIBOPEHO LE MELAO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p><b>Nako:</b> Hora e le 1</p>	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p><b>Nako:</b> Hora e le 1</p>	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p><b>Nako:</b> Hora e le 1</p>			

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<p><b>Ditema tsa kgokahano:</b> Lengolo la setswalie, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la ttlelebo, la kutlwelo bohloko, la thoholetso, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswe di tsamaya mmoho)/emeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotsot ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisitsweng/ puo e sa hlophiswang/puisano/inthaviu e ngolwang/ obitjhuary/ lengolo le yang ho baphatlalatsi.</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo wa ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p>	<p><b>Moqoqo: 1 x o tebisang</b> maikutlo/wa phetelo/wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlilosang/o qholotswang ke setshwantsho</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p>	<p><b>Mofuta wa moqoqo:</b> 1 x o tebisang maikutlo /wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlilosang/o qholotswang ke setshwantsho</p> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p>			
	44		54			
	50		60			
	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>			

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 1

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola Sebopoho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola moqoqo Sebopoho le makgetha a mefuta ya meqoqo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokgoni ba ho mamela</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola Sebopoho le makgetha a ditema tsa kgokahano</li> </ul>		
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGA-KOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	<p>Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>	<p>Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>		<p>Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>		
TEKANYETSO E SA HLOPHIS-WANG: HO LOKISA	<p>Mesebetsi ya pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa. Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.</p> <p>Tekolo ya motheo</p>	<p>Mesebetsi ya pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa. Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola meqoqo.</p>		<p>Mesebetsi ya nnete ya ho mamella jk kgaso ya radiyo</p>		
SBA TEKANYETSO E HLOPHISIT-SWENG	<p><b>Mosebetsi 1:</b> <b>Tsa molomo</b> Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (Matshwao a 15)</p>	<p><b>Mosebetsi wa 2:</b> <b>Ho ngola (matshwao a 50)</b> Moqoqo – wa phetelo/o hhalosang/o sa tshehetseng lehlakore/o tebisang maikutlo/wa kgang</p>		<p><b>Mosebetsi 3:</b> <b>Ho ngola (matshwao a 25)</b> Ditema tsa kgokahano</p>		

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 1

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola</li> </ul> <p>Sebopheho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Bokgoni ba ho ngola moqoqo</li> </ul> <p>Sebopheho le makgetha a mefuta ya meqoqo</p>				
	<p>Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng</p> <p>Kereiti ya 12</p>	<p>Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng</p> <p>Kereiti ya 12</p>	<p>Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng</p> <p>Kereiti ya 12</p>			
	<p>Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: Dipotso tsa ditema tse bohuwang tsa potso ya 3 le ya 4.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.</p>	<p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola moqoqo</p>				
	<p><b>Mosebetsi 4:</b> <b>Tsa molomo</b> Puo e sa hlophiswang (Matshwao a 15)</p>	<p><b>Mosebetsi 5:</b> <b>Teko (matshwao a 35)</b> Puo jwalo ka ha e sebediswa Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo</p>				

## SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 2

### MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO:

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng: <b>Nako: Hora e le 1</b>	Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/ouo e hlophisitsweng: <b>Nako: Hora e le 1</b>	Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/ouo e hlophisitsweng: <b>Nako: Hora e le 1</b>	Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/ouo e hlophisitsweng: <b>Nako: Hora e le 1</b>		
LB	<b>66</b>	<b>80</b>		<b>93</b>		
TG	<b>74</b>	<b>91</b>		<b>105</b>		
<b>HO BALA LE BOHA</b>	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/ Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Hora e le 1 le metsotso e 30</b>	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 4</b>		<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 4</b>		
LB	<b>68</b>	<b>82</b>		<b>94</b>		
TG	<b>76</b>	<b>92</b>		<b>106</b>		
<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho balla kutlwisiso Mawa a ho bala ho sebediswa ditema tse ngotsweng (sheba 3.2 (CAPS)</li> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatsoKgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul>	<b>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlalosang/o qholotswang ke setshwantsho</b> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <p><b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlaufatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p>		<b>Ditema tsa kgokahano:</b> Lengolo la setswalla, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la ttlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholetso, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/emeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisitsweng/ puo e sa hlophiswang/puisano/inthaviu e ngolwang/ obitjhuary/ lengolo le yang ho baphatlalatsi.		

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/ouo e hlophisitsweng: <b>Nako: Hora e le 1</b>	103	<b>Tlhahlobo ya bohareng ba selemo (matshwao a 150) / Teko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pampiri ya 1 - Puo jwalo ka ha e sebediswa (matshwao a 70) – dihora tse 2</li> <li>• Tekokutlwisiso (30)</li> <li>• Kgutsufatso (10)</li> <li>• Papatso (10)</li> <li>• Khathunu (10)</li> <li>• Tema ya porosa (10)</li> </ul>	116	<b>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2 le metsotso e 30</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso tseo ba ithutilenng tsona (20)</li> <li>• Thothokiso eo a sa e rutwang (10)</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo (25)</li> <li>• Terama/Tshwantshiso (25)</li> </ul>	
	<b>Ho balla kutlwisiso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgodiso ya tloltlontswe le tshebediso ya puo</li> <li>• Sebopoho tsa dipolelo</li> <li>• Ho ithuta dingolwa</li> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 4</b>	105				
	<b>Tema ya kgokahano/ Moqoqo/ Ho ngola. Tsepamisa maikutlo ho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistar, setaele le boikutlwahatsoKgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana. <b>Nako: Dihora tse 2</b>	117				

## SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 2

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Matshwao a puo le mopeleto Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritsos, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlaufatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</li> </ul>		
<b>LB</b>	<b>74</b>	<b>86</b>		<b>98</b>		
<b>TG</b>	<b>84</b>	<b>97</b>		<b>110</b>		
<b>DIBOPEHO LE MELAO YA PUO(DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)</b>	<b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Nako: Hora e le 1 le metsotso e 30</b>	<b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2</b>	<b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 2</b>			
<b>TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG</b>	Bokgoni ba ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopetho le makgetha a ditema tsa kgokahano Tsebo ha e le rejistara le setaele	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola-ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola meqoqo Sebopetho le makgetha a mefuta ya meqoqo Ho ngola seratswana Ho ngola seratswana	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Ho fumana moelego wa ditema tse bohuwang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopetho le makgetha a ditema tsa kgokahano			
<b>MEHLODI (NTLE LE BUKAKGA- KOLLO) HO NTLAFAUTSA HO ITHUTA</b>	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng			

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11	
	110						
	123						
	<b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng <b>Nako: Dihora tse 2</b>						
	Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopetho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Dikgoni tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala <b>Popego le diponagalo tsa ditlhawga tsa tirisano</b> Thadiso/pegelo/athikele ya makasine	Diponagalo le melawana ya ditlhawga tsa molomo Dikgato tsa go kwala <b>Popego le diponagalo tsa ditlhawga tsa tirisano le ditlhamo</b>				
	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng				

## SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 2

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
<b>TEKANYETSO E SA HLOPHISW- ANG: HO LOKISA</b>	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa <b>moqoqo wa dingolwa</b>	<b>Poeletso ya Pampiri ya 1:</b> Potso 5 (dipampiri tsa dilemo tse fetileng. Manollo ya thothokiso – ho nehelanwe ka yona e le mosebetsi wa tsa molomo		<b>Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1:</b> dipotso tsa ditema tse bohuwang 3 & 4, tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokaha		
<b>SBA TEKANYETSO E HLOPHISITS- WENG</b>	<b>Mosebetsi wa 6: Tsa molomo:</b> Ho balla hodimo ho sa hlophiswang Puo e hlophisitsweng (10)			<b>Mosebetsi wa 7: Tsa molomo:</b> Ho balla hodimo ho sa hlophiswang Puo e hlophisitsweng (10)		

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 2

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<b>Tsepamiso ho Pampiri ya 1:</b> Ho araba tekokutlwiso Ho ngola kgutsufatso					
	<b>Mosebetsi wa 8: Tlhahlobo ya bohareng ba selemo (150) / Teko</b>					

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 3

## MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO:

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
HO MAMELA LE HO BUA	Ho fumana moeleo wa ditema tse bohuwang	Ho fumana moeleo wa ditema tse bohuwang	Ho fumana moeleo wa ditema tse bohuwang			
LB	138	149		165		
TG	160	170		186		
HO BALA LE BOHA	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/ Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 5</b>	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 5</b>			
LB	140	150		167		
TG	162	172		190		
HO NGOLA LE HO NEHELANA	<b>Nako: Dihora tse 2</b> <b>Ditema tsa kgokahano:</b> <p>Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la ttlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholetso, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/imeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/ tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/ lenanetsamaiso le metsotsa ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisitsweng/ puo e sa hlophiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuary/ lengolo le yang ho baphatlalatsi</p> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>	<b>Ditema tsa kgokahano:</b> <p>Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la ttlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholetso, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/imeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/ tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/ lenanetsamaiso le metsotsa ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisitsweng/ puo e sa hlophiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuary/ lengolo le yang ho baphatlalatsi</p> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>	<b>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlilosang/o qholotswang ke setshwantsho</b> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 2</b>			

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	<b>Ho fumana moeletlo wa ditema tse bohuwang</b>		<b>Tlhahlobo ya Sekamakgaolakgang (matshwao a 250)</b> <b>Pampiri ya 1 – Puo jwalo ka ha e sebediswa (matshwao a 70) – dihora tse 2</b>			
	<b>183</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekokutlwiso (30)</li> <li>• Kgutsufatso (10)</li> <li>• Papatso (10)</li> <li>• Khathunu (10)</li> <li>• Tema ya porosa (10)</li> </ul>			
	<b>207</b>		<b>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2 le metsotsso e 30</b>			
	<b>Ho ithuta dingolwa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso</li> <li>• Terama/Tshwantshiso</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo</li> </ul> <b>Nako: Dihora tse 5</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dithothokiso tseo ba ithutilenng tsona (20)</li> <li>• Thothokiso eo a sa e rutwang (10)</li> <li>• Novele/Tsa boholoholo (25)</li> <li>• Terama/Tshwantshiso (25)</li> </ul> <b>Pampiri ya 3 – Ho ngola (matshwao a 100) – dihora tse 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moqoqo (50)</li> <li>• Ditema tsa kgokahano (2x25)</li> </ul>			
	<b>183</b>					
	<b>208</b>					
	<b>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlalosang/o qholotswang ke setshwantsho</b> <b>Tsepamisa maikutlo ho:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto</li> </ul> <b>Tshebetso ya ho ngola:</b> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana. <b>Nako: Dihora tse 2</b>					

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 3

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
HO NGOLA LE HO NEHELANA	<p>ngolwang/ obitjhuarai/ lengolo le yang ho baphatlalatsi</p> <p><b>Tsepamisa maikutlo ho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>• Kgetho ya mantswe</li> <li>• Ho bopa dipolelo</li> <li>• Ho bopa diratswana</li> <li>• Matshwao a puo le mopeleto Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</li> </ul> <p><b>Nako: Hora e le 1 le metsotso e 30</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfato, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p>				
LB	142	158		175		
TG	164	179		200		
DIBOPEHO LE MELAO YA PUO(DI KENELLETSE HOP BOKGONI KAOFELA)	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilihweng</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</b> Sebopetho le makgetha a tema e kgethilihweng</p> <p><b>Nako: Hora e le 1</b></p>	<p><b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b></p> <p>Sebopetho le makgetha a tema e kgethilihweng</p> <p><b>Nako: Dihora tse 2</b></p>			
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Bokgoni ba ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopetho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopetho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola			

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	191					
	216					
	<b>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</b> Sebopoho le makgetha a tema e kgethilweng. <b>Nako: Dihora tse 2</b>					
	Bokgoni ba ho ngola tlaleho Sebopoho le makgetha					

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 3

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAK- OLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng			
'SBA TEKANYETSO E HLOPHISITS- WENG	<b>Mosebetsi wa 9 Dingolwa:</b> <b>Matshwao a 35</b> Asaenemente ya dingolwa (35) <b>KAPA</b> Dipotso tse kgutshwanyane (10) le Moqoqo wa sengolwa (35)					

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 3

© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10	BEKE 11
	Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng				

**Mosebetsi wa 10: Tlhahlobo ya sekamakgaolakgang (250)**

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 4

## MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO:

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
HO MAMELA LE HO BUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boitokisetso ba ditlhahlolo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng:</li> <li>Puo jwalo ka ha e sebediswa:</li> <li>Tekokutlwisiso</li> <li>Kgutsufatso</li> <li>Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> <li>Dingolwa</li> <li>Novele/Tsa boholoholo</li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boitokisetso ba ditlhahlolo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng:</li> <li>Ho ngola</li> <li>Meqoqo</li> <li>Ditema tsa kgokahano</li> <li>Tsepamisa maikutlo ho:</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Ho etsa moralo/ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa, ho hlaola diphos le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</li> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswe</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> <li>Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boitokisetso ba ditlhahlolo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng:</li> <li>Puo jwalo ka ha e sebediswa:</li> <li>Tekokutlwisiso</li> <li>Kgutsufatso</li> <li>Dibopeho tsa puo le tshebediso</li> <li>Dingolwa</li> <li>Novele/Tsa boholoholo</li> <li>Terama/Tshwantshiso</li> <li>Dithothokiso</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boitokisetso ba ditlhahlolo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng:</li> <li>Ho ngola</li> <li>Meqoqo</li> <li>Ditema tsa kgokahano</li> <li>Tsepamisa maikutlo ho:</li> <li>Tshebetso ya ho ngola</li> <li>Ho etsa moralo/ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlatfatsa, ho hlaola diphos le ho nehelana</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</li> <li>Rejistara, setaele le boikutlwahatso</li> <li>Kgetho ya mantswe</li> <li>Ho bopa dipolelo</li> <li>Ho bopa diratswana</li> <li>Matshwao a puo le mopeleto</li> <li>Sebopetho le makgetha a tema e kgethilweng</li> </ul> <p><b>Nako: Dihora tse 3</b></p>			
HO BALA LE BOHA					
HO NGOLA LE HO NEHELANA					
DIBOPEHO LE MELAO YA PUO(DI KENELLETSE HOP BOKGONI KAOFELA)					

# **SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 4**

© Shuter & Shooter Publishers

	<b>BEKE5</b>	<b>BEKE 10</b>
	<b>Tlhahlobo ya makgaolakgang Tlhahlobo ya NSC</b>	

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 4

BOKGONI	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopoho le makgetha a ditema tsa kgokahano le meqoqo Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo	Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopoho le makgetha a ditema tsa kgokahano le meqoqo Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo			
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Second chance study guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Second chance study guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng			
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: HO LOKISA	<b>Poeletso ya Pampiri ya 1:</b> Tekokuthwisiso/kgutsufatso/ditema tse bohuwang/dibopeho tsa puo le melao ya puo <b>Poeletso ya Pampiri ya 3:</b> Tshebetso ya ho ngola/mefuta ya meqoqo	<b>Poeletso ya pampiri ya 3:</b> Sebopoho le ditema tsa kgokahano <b>Poeletso ya Pampiri ya 2:</b> Manollo ya thothokiso/meqoqo ya dingolwa/dipotso tse kgutshwane			
LB	<b>253-274</b>				
TG	<b>289-320</b>				

# SESOTHO PUO YA LAPENG KOTARA YA 4



© Shuter & Shooter Publishers

	BEKE5	BEKE 10

# LENANEO LA TLHATLHOBO

KEREITI YA 12		
Kotara	Mesebetsi	Leqephe la (TG)
1	Mosebetsi 1	66
	Mosebetsi 2	
	Mosebetsi 3	
	Mosebetsi 4	
	Mosebetsi 5	
2	Mosebetsi 6	128
	Mosebetsi 7	
3	Mosebetsi 8	224
	Mosebetsi 9	
4	Mosebetsi 10	289

Life Skills  
Izakhona Zowu  
Izim...  
**Most of our titles are also available as e-Books!**



[www.shuters.co.za](http://www.shuters.co.za)



# DINOUTSE TSA KA

# Ace it!

STUDY GUIDES



CAPS / IEB  
ALIGNED

GRADES





8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS



<https://www.facebook.com/aceitstudyguides/>

**SALES CONTACTS**

TVET Colleges	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Parbhodeen	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@shuters.com
	Amanda Mamabolo	083 287 6855	amanda@shuters.com
	Eugenia Sibeko	083 287 6899	eugenia@shuters.com
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
	Phumzile Ngcobo	083 272 9029	phumzile@shuters.com
	Gloria Mthethwa	081 046 1735	gloria@shuters.com
Limpopo	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Dimakatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Shuters Academy	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

**CUSTOMER SERVICES:**

Nhlanhla Zondi	+27 (0) 33 846 8779	nhlanhla@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0) 33 846 8722	mbali@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0) 33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0) 33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Sylvie Doarsamy	+27 (0) 33 846 8723	sylvie@shuter.co.za

**HEAD OFFICE**

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 / 24 / 79  
Fax: +27 (0)33 846 8701

Pietermaritzburg · Johannesburg · Cape Town · East London



[www.facebook.com/shuterandshooter](http://www.facebook.com/shuterandshooter)



[www.shuters.co.za](http://www.shuters.co.za)



[www.facebook/aceitstudyguides](http://www.facebook/aceitstudyguides)



[www.aceitstudyguides.co.za](http://www.aceitstudyguides.co.za)



[www.duzipublishers.co.za](http://www.duzipublishers.co.za)

